

KONZORCIJUM ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE

A.D. „EIB INTERNATIONALE - CENTAR ZA MOTORNA VOZILA" - NOSILAC KONZORCIJUMA

Banja Luka, Skendera Kulenovića 14

Tel/fax: 051/211-212, 212-563

e-mail: homologacija@eib-cmv.com

Tehnički servis : _____

Adresa: _____ Mjesto: _____

Kontakt telefon: _____ e-mail: _____

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA

Prijavljujemo kandidata za polaganje ispita, koji će se održati u Banja Luci 01.02.2012. god., u prostorijama „Centra za motorna vozila, sa početkom u 10,00 časova, radi dobijanja licence za provođenje poslova pojedinačne homologacije vozila, sa sljedećim podacima:

Kandidat : _____

(ime, očevo ime i prezime)

Adresa: _____

Tel./fax.: _____ Mob : _____

Datum rođenja: _____

Mjesto rođenja: _____ Opština rođenja: _____

Lična karta broj: _____ izdata od MUP-a: _____

Matični broj: _____

Završena škola: _____

Naznačite poziciju kandidata u timu tehničkog servisa:

1. Rukovodilac tima za homologaciju
2. Viši stručni saradnik
3. Stručni saradnik
4. Administrator

Napomena: Prijavu dostavite najkasnije dva dana prije polaganja ispita na fax ili e-mail adresu iz zaglavlja ove prijave. Kandidati na ispitu treba da imaju identifikacioni dokument.

U _____, _____ .2012. godine.

Potpis kandidata:

Potpis ovlašćenog lica:

M.P.